

2021-2023: NKUNGUHATO WO DYONDZISA LOWU PFUXETIWEKE (ENDZAKU KA COVID - 19)

GIREDI YA 4 XITSONGA RIRIMI RA LE KAYA

KORARA YA 1

VUSWIKOTI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA (SWANOMO)	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
<p>VHIKI RA 1 Masiku ya 3</p>	<p>Makambelelo ya masungulo ya mimpimo leyi faneleke na ndzemukiso swi ta endliwa eka masiku manharhu yo sungula ya kotara eka vhiki ra 1- masiku ya 1-3. Vuxokoxoko bya hlayisiwa ku tiyisisa vuswikoti no kuma mavangwa lama nga kona eka dyondzo. Vuxokoxoko lebyi byi fanele byi tirhisiwa ku letela migingiriko yo dyondzisa no dyondzo leyi nga ta landzela.</p>			
<p>VHIKI RA 2</p>	<p>U yingisela xitori xo koma Xitshuriwa xo huma eka buku ya mudyondzi kumbe eka Fayili ya Switirhisiwa swa Mudyondzisi (FSM). • Migingiriko ya masungulo: • Ku bvumba • U kombisa swimunhuhatwa. • U tsundzuka timhakankulu • U hlamula swivutiso swa nomo U rungula xitori nakambe</p>	<p>U hlaya xitori xo koma Xitshuriwa xo huma eka buku ya mudyondzi kumbe eka Fayili ya Switirhisiwa swa Mudyondzisi (FSM). Ku tilulamisela ku hlaya: a bvumba ku ya hi nhlokomhaka na swifaniso • U tirhisa maqhingha yo hlaya: U bvumba hi ku tirhisa dyondzo ya mimpfumawulo na vuthala bya mbangu</p>	<p>U tsala xitori hi ku ya hi ntokoto wa yena / leswi humeleleke • U hlawula vundzeni lebyi faneleke nhlokomhaka • U tirhisa xivumbeko xa xitori tanihi rimba • U katsa swimunhuhatwa • U tirhisa ntivoririmi lowu faneleke, na mapeletelo • U tirhisa ntivomarito wo hambana lowu yelanaka na nhlokomhaka</p>	<p>Xiyimo xa ntirho wa rito: mavitaswilo, mavitavito, mavitaswilo (yo hlayeleka na lawa ya nga hlayelekiki) Xiyimo xa ntirho wa xivulwa: Swivulwan'we Mapeletelo na mahikahatelo: hiko, maletere lamakulu na lamantsongo [MIGINGIRIKO YO SEKETELA VADYONDZI ETLILASINI]</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • U rungula timhaka nakambe hi ku landzelelana ka tona kahle. • U vula swimunhuhatwa hi mfanelo. 	<ul style="list-style-type: none"> • U kanela ntivomarito wuntshwa wo huma eka xitshuriwa lexi hlayiweke • U kombisa no nyika vonelo hi swimunhuhatwa • U nyika no hlamusela matitwelo ya yena hi xitshuriwa • U hlayela ehenhla hi mavulelo ya kahle ya marito, mavulelo ya swivulwanahava, rivilo leri faneleke. • U tirhisa dikixinari <p>[XIKAMBELANTWISISO XO HLAYA]</p>	<ul style="list-style-type: none"> • U tumbuluxa Dikixinari ya yena n’wini • U tirhisa matsalelo yo landzelela magoza • Ku kunguhata / ku tilulamisela ku tsala • Ku mpfapfarhuta • Ku pfuxeta • Ku hlela • Ku lulamisa swihoxo na • Ku andlala <p>[KU TSALA: XITORI]</p>	
		<p>U hlayela ehenhla hi mavulelo ya kahle ya marito, mavulelo ya swivulwanahava, rivilo leri faneleke.</p>	<p>U tumbuluxa Dikixinari ya yena n’wini</p> <ul style="list-style-type: none"> • U kombisa tipheji hi maletera ya alifabete • U ngenisa 5 wa marito na tinhlamuselo 	

KORARA YA 1

VUSWIKOTI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA (SWANOMO)	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
MAVHIKI YA 3-4	<p>U yingisela xitlhokovetselo / risimu Xitshuriwa xo huma eka buku ya mudyondzi kumbe eka Fayili ya Switirhisiwa swa Mudyondzisi (FSM).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Migingiriko ya masungulo: • Ku bvumba • U tsundzuka timhakankulu • U kanela mhaka leyi nga khoma hungu • U yelanisa mhaka na ntokoto wa yena • U kombisa ku yelana ka mimpfumawulo na ncino • U kombisa matitwelo ya yena lawa ya vangiwaka hi xitlhokovetselo 	<p>U hlaya xitlhokovetselo / risimu Xitshuriwa xo huma eka buku ya mudyondzi kumbe eka Fayili ya Switirhisiwa swa Mudyondzisi (FSM).</p> <ul style="list-style-type: none"> • U kanela (ti)mhakankulu • U kombisa matitwelo ya yena lawa ya vangiwaka hi risimu • U kombisa ku yelana ka mimpfumawulo, ncino na nkucetelo wa swona • U tlhantlha marito eka swivulwana ku endlela ku twisisa ncino <p>[XIKAMBELANTWISISO XO HLAYA]</p>	<p>U tsala xitlhokovetselo / risimu ro olova</p> <ul style="list-style-type: none"> • U hlawula vundzeni lebyi faneleke • U tirhisa xivumbeko lexi faneleke • U kunguhata, a mpfapfarhuta no pfuxeta risimu • U tirhisa xinsin'wana na ncino lowu faneleke • U tirhisa vutivi bya mapeletwana ku hlulukisa ncino wa xitshuriwa • U rhekhoda marito na tinhlamuselo ta wona eka dikixinari ya yena n'wini. <p>U tirhisa matsalelo yo landzelela magoza</p>	<p>Xiyimo xa ntirho wa rito: mavitaswianakanyiwa na mavitaswilo (swikhumbhiwa no voniwa), mavitinkatsano</p> <p>Xiyimo xa ntirho wa xivulwa: Swivulwan'we</p> <p>Nhlamuselo ya rito: Maritofularha</p> <p>Mapeletelo na mahikahatelo: Hiko, hefemulo</p> <p>[MIGINGIRIKO YO SEKETELA VADYONDZI ETLILASINI]</p>



	<ul style="list-style-type: none"> • U yimbelela risimu / mitila leyi hlawuriweke <p>[XIKAMBELANTWISISO XO XINGISELA]</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Ku kunguhata • Ku mpfapfarhuta • Ku pfuxeta • Ku hlela • Ku hlerisisa, no • Andlala <p>[KU TSALA: XITLHOKOVETSELO / RISIMU]</p>	
		<p>U ehleketa hi switshuriwa leswi a swi hlayeke a ri yexe</p> <ul style="list-style-type: none"> • U rungula xitori kumbe timhakankulu nakambe hi mintila yi 3 ku fika ya 5 • U kombisa angulo wa matitwelo eka switshuriwa leswi hlayiweke <p>[U HLAYELA KU TIPHINA]</p>	<p>U rhekhoda marito na tinhlamuselo ta wona eka dikixinari ya yena n’wini</p> <p>U tirhisa swifaniso kumbe swivulwa hi ku tirhisa marito kumbe tinhlamuselo ku komba ku twisisa, na swin’wana</p> <p>[DIKIXINARI YA YENA N’WINI]</p>	
<p>MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: NTIRHO WA 1: SWANOMO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku hlayela ehenhla (20 wa timaraka) <p>(Sungula hi ntirho lowu eka kotara ya 1 u fika emakumu eka kotara ya 2 loko timaraka ti rhekhodiwa)</p>				



KOTARA YA 1				
VUSWIKOTI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA (SWANOMO)	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
MAVHIKI YA 5-6	<p>U yingisela xitori, xik. ntsheketo (swikholwakholwana na ntsheketo wa swa khale) Xitshuriwa xo huma eka buku ya mudyondzi kumbe eka Fayili ya Switirhisiwa swa Mudyondzisi (FSM)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Migingiriko ya masungulo: ku bvumba • U kombisa kungu, swimunhuhatwa na mbangu • U kana hungunkulu • U hlamula swivutiso swa nomo 	<p>U yingisela xitori, xik. ntsheketo (swikholwakholwana na ntsheketo wa swa khale) Xitshuriwa xo huma eka buku ya mudyondzi kumbe eka Fayili ya Switirhisiwa swa Mudyondzisi (FSM)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Migingiriko ya masungulo: ku bvumba • U kombisa kungu, swimunhuhatwa na mbangu • U kana hungunkulu • U hlamula swivutiso swa nomo 	<p>U tsala hungu/ xihungwana xa selula foni</p> <ul style="list-style-type: none"> • U hlawula vundzeni lebyi faneleke • U tirhisa xivumbeko lexi faneleke • U kongomisa xitshuriwa eka munhu • U hetelele hi vito ra yena Ku tsala leswi ku humeleleke u tirhisa rimba , (xik. tolo l.....se ni ke?) <p>Xitshuriwa xo huma eka buku ya mudyondzi kumbe eka Fayili ya Switirhisiwa swa Mudyondzisi (FSM)</p>	<p>Xiyimo xa ntirho wa rito: xirhangi, timintsu na xilandzi</p> <p>Xiyimo xa ntirho wa xivulwa: Swivulwa swo olova, swivulwankatsano</p> <p>Nhlamuselo ya rito: Swivuriso, swivulavulelo</p> <p>Mahikahatelo: Hiko, hefemulo, hikombirhi, hikwana</p> <p>[MIGINGIRIKO YO SEKETELA VADYONDZI ETLILASINI]</p>



	<p>[XIKABELANTWISISO XO XINGISELA]</p> <p>U rungula xitori nakambe</p> <ul style="list-style-type: none"> • U rungula leswi humeleleke nakambe hi ku landzelelana ka swona • U vula swimunhuhatwa hi ndlela leyi lulameke • U kombisa mavonelo na matitwelo ya yena 	<p>[XIKABELANTWISISO XO XINGISELA]</p> <p>U rungula xitori nakambe</p> <ul style="list-style-type: none"> • U rungula leswi humeleleke nakambe hi ku landzelelana ka swona • U vula swimunhuhatwa hi ndlela leyi lulameke • U kombisa mavonelo na matitwelo ya yena 	<ul style="list-style-type: none"> • U tirhisa rimba • hlawula eka ntokoto wa wena n'wini • U hlawula nhlokomhaka leyi faneleke • U tshama eka nhlokomhaka • U tirhisa ndzandzelelano lowu lulameke • U tirhisa ntivomarito yo hambanahambana <p>[KU TSALA:PAPILA/ XIHUNGWANI XA SELULA FONI]</p>	
		<p>U ehleketa hi switshuriwa leswi a swi hlayeke a ri yexe</p> <ul style="list-style-type: none"> • U swi yelanisa na vutomi bya yena <p>[KU HLAYELA KU TIPHINA]</p>	<p>U rhekhoda marito na tinhlamuselo ta wona eka dikixinari ya yena n'wini</p> <p>U tirhisa swifaniso kumbe swivulwa hi ku tirhisa marito kumbe tinhlamuselo ku komba ku twisisa, na swin'wana</p> <p>[DIKIXINARI YA YENA N'WINI]</p>	

MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: NTIRHO WA 2: KU TSALA <ul style="list-style-type: none"> Xitsalwana (20 wa timaraka) Xa Nhlamuselo/Ndzungulo (3 wa tindzimana) (Exikarhi ka kotara)				
KOTARA YA 1				
VUSWIKOTI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA (SWANOMO)	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
MAVHIKI YA 7-8	<p>U yingisela xitshuriwa xa mahungu, xik, phositara yo navetisa xiendleko</p> <p>Xitshuriwa xo huma eka buku ya mudyondzi kumbe eka FSM</p> <ul style="list-style-type: none"> U kombisa vuxokoxoko byo karhi U kanela vuxokoxoko lebyi anga nyikiwa U yelanisa na ntokoto wa yena n'wini 	<p>U hlaya switshuriwa swa mahungu leswi nga na swo voniwa, xik. tichati / matafula / mimepe</p> <p>Xitshuriwa xo huma eka buku ya mudyondzi kumbe eka FSM</p> <p>Ku tilulamisela ku hlaya: ku bvumba ku suka eka nhlokomhaka na swifaniso / swo voniwa</p> <p>U tirhisa maqhingha yo hlaya: ku hlaya hi ku hatlisa ku kuma timhaka hi ku angarhela no hlaya hi ku</p>	<p>U endla nkomisa xitshuriwa xa mahungu hi ku seketeriwa</p> <ul style="list-style-type: none"> U tatisa marito lama kayivelaka eka nkomiso wo tsariwa kumbe eka chati/matafula/mimepe ya miehleketo U tirhisa ntivomarito lowu faneleke U tirhisa marito man'wana mantshwa ku suka eka xitshuriwa lexi a xi hlayeke 	<p>Xiyimo xa ntirho wa rito: Maviti, vun'we na vuningi</p> <p>Xiyimo xa ntirho wa xivulwa: switatimende, nkarhi wa sweswi, nkarhi lowu taka, Nhlokomhaka, xitwananisi xa nhlokomhaka na xiendliwa</p> <p>Nhlamuselo ya marito: vamavizweni</p> <p>Mapeletelo na mahikahatelo: Ku tirhisa dikixinari, ku landzelelana ka marito</p>

		<p>hatlisa ku kuma vuxokoxoko byo karhi</p> <p>U hlaya Switshuriwa swa mahungu leswi nga na swifaniso, xik tichati / matafula / tidayagiramu / mimepe ya miehleketo / mimepe / swifaniso</p> <ul style="list-style-type: none"> • U vutisa no hlamula swivutiso • U kanela timhakankulu na vuxokoxoko byo karhi bya xitshuriwa • U hlamusela hungu eka swo voniwa <p>U hlaya xitshuriwa xa swo voniwa, xik. Phositara yo navetisa xiendleko</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku tilulamisela ku hlaya: u kanela hi swifaniso • U hlamusela mahungu 	<p>[NKOMISO: XITSHURIWA XA MAHUNGU]</p> <p>U endla xitshuriwa xa swo voniwa, xik, phositara yo navetisa xiendleko</p> <ul style="list-style-type: none"> • U hlawula hungu leri faneleke • U tirhisa ntivomarito lowu faneleke • U tirhisa swihlawulekisi swa maendlelo swo fana na mihlovo na fonto <p>[KU TSALA: SWITSHURIWA SWO VONIWA]</p>	<p>[MIGINGIRIKO YO SEKETELA VADYONDZI ETLILASINI]</p>
--	--	---	--	--



		<ul style="list-style-type: none"> • U kana la hi xikongomelo xa xitshuriwa • U kana la hi ririmi leri tirhisiweke • U kombisa no kana la hi swihlawulekisi swa maendlelo swo fana na mihlovo na fonto <p>[XIKAMBELANTWISISO XO HLAYA]</p>		
		<p>U ehlekete hi switshuriwa, leswi a swi hlayeke a ri yexe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yelanisa na vutomi bya wena n’wini <p>[KU HLAYELA KU TIPHINA]</p>	<p>U rhexhoda marito na tinhlamuselo ta wona eka dikixinari ya yena n’wini</p> <p>U tirhisa swifaniso kumbe swivulwa hi ku tirhisa marito kumbe tinhlamuselo ku komba ku twisisa, na swin’wana</p> <p>[DIKIXINARI YA YENA N’WINI]</p>	
<p>MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: NTIRHO WA 3: KU ANGULA EKA SWITSHURIWA: (40 wa timaraka)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Xa matsalwa kumbe xo ka xi nga ri xa matsalwa (15 wa timaraka) • Xitshuriwa xa swo voniwa (10 wa timaraka) • Swiaki na Milawu ya Matirhiselo ya ririmi eka Mbangu (15 wa timaraka) <p>Migingiriko ya ntirho lowu a yi fanelangi ku va yi nga tsariwantsena hi nkarhi un’we</p>				



KOTARA YA 1

VUSWIKOTI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA (SWANOMO)	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
MAVHIKI YA 9-10	<p>U yingisela na ku kanela xitshuriwa xa swileriso, xik. rhisipi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Migingirioko ya masungulo: ku bvumba • U tsundzuka maendlelo • U kombisa swihlawulekisi swa xitshuriwa xa swileriso • U tekela enhlokweni tinhlokomhaka ta nkoka • U nyika swileriso leswi twalaka, xik. ku endla khapu ya tiya • U endla tinotsi na ku tirhisa swileriso leswi hlayiweke • U vutisa swivutiso ku hlamusela (ku basisa) 	<p>U hlaya xitshuriwa xa swileriso</p> <p>Xitshuriwa xo huma eka buku ya mudyondzi kumbe eka Fayili ya Switirhisiwa swa Mudyondzisi (FSM)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku tilulamisela ku hlaya: ku bvumba ku suka eka nhlokomhaka na swifaniso • U tirhisa maqhinga yo hlaya, xik. Ku bvumba, vuthala bya mbangu • U kanela vuxokoxoko byo karhi bya xitshuriwa • U kanela ndzandzelelano wa swileriso <p>[XIKAMBELANTWISISO XO HLAYA]</p>	<p>U tsala swileriso, xik, maendlelo ya khapu ya tiya</p> <ul style="list-style-type: none"> • U longoloxa switirhisiwa na swichelachelana • U tirhisa vuxokoxoko byo kongoma lebyi lulameke • U tirhisa ndzandzelelano lowu lulameke • U tirhisa hlayelo ra ndzeriso ra riendli • U tirhisa xivumbeko lexi lulameke • U rhekhoda marito na tinhlamuselo ta wona eka dikixinari ya yena n’wini <p>U tirhisa matsalelo yo landzelela magoza</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku kunguhata • Ku pfapfarhuta 	<p>Xiyimo xa ntirho wa rito: Masiviene, masivi yo komba vun’wini, masivikomba</p> <p>Xiyimo xa ntirho wa xivulwa: Nhlokomhaka, xiendliwa</p> <p>Nhlamuselo ya rito: Marito yo lombiwa</p> <p>[MIGINGIRIKO YO SEKETELA VADYONDZI ETLILASINI]</p>



	<ul style="list-style-type: none"> • U nyika vonelo hi ku twisiseka ka swileriso <p>[XIKAMBELANTWISISO XO XINGISELA]</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Ku pfuxeta • Ku hlela • Ku hlelisisa, na • Ku andlala <p>[KU TSALA: SWILERISO]</p>	
MIGINGIRIKO YA MAKAMBELELO YA NKAMAFUNDZA				
	<p>Migingiriko ya ku yingisela na ku vulavula</p> <ul style="list-style-type: none"> • Migingiriko yo hambanahambana ya ku yingisela na ku vulavula <p>Migingiriko ya ku yingisela na ku vulavula leyi pfumelelanaka na swiyimo swa Covid-19</p>	<p>Migingiriko ya ku hlaya na ku langutisa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku hlaya ko landzelela magoza • Migingiriko yo hlayela ehenhla • Migingiriko ya xikambelantwisiso xo hlaya <p>Migingiriko ya switshuriwa swa matsalwa leyi kongomisiweke eka tinxaka tinharhu ta matsalwa ya ndzawulelo eka kotare</p>	<p>Migingiriko ya ku tsala na ku andlala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku tsala ko landzelela magoza • Ku tsala tindzimana • Switshuriwa swa xitsalwambiko • Xitsalwana <p>Vutsari bya vutumbuluxi</p>	<p>Migingiriko ya swiaki na milawu ya matirhiselo ya ririmi</p> <p>Migingiriko yo hambanahambana ya swiaki na milawu ya matirhiselo ya ririmi</p>

GIREDI YA 4 XITSONGA RIRIMI RA LE KAYA: NKOMISO WA MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: KOTARA YA 1		
<p>MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: NTIRHO WA 1: SWANOMO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku hlayela ehenhla (20 wa timaraka) <p>(Sungula hi ntirho lowu eka kotara ya 1 u fika emakumu eka kotara ya 2 loko timaraka ti rrehkodiwa)</p>	<p>MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: NTIRHO WA 2: KU TSALA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Xitsalwana (20 wa timaraka) <p>Xa Nhlamuselo/Ndzungulo (3 wa tindzimana) (Exikarhi ka kotara)</p>	<p>MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: NTIRHO WA 3: KU ANGULA EKA SWITSHURIWA:</p> <p>(40 wa timaraka)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Xa matsalwa kumbe xo ka xi nga ri xa matsalwa (15 wa timaraka) • Xitshuriwa xa swo voniwa (10 wa timaraka) • Swiaki na Milawu ya Matirhiselo ya ririmi eka Mbangu (15 wa timaraka) <p>Migingiriko ya ntirho lowu a yi fanelangi ku va yi nga tsariwantsena hi nkarhi un'we</p>

KOTARA YA 2

VUSWIKOTI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA (SWANOMO)	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
MAVHIKI YA 1-2	<p>U yingisela na ku kanela xitori xo koma</p> <p>Xitshuriwa xo huma eka buku ya mudyondzi kumbe eka Fayili ya Switirhisiwa swa Mudyondzisi (FSM).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Migingiriko ya masungulo: Ku bvumba • U kombisa timhakankulu na vuxokoxoko byo karhi • U kanela kungu, mbangu na swimhuhatwa • U swi yelanisa na vutomi bya yena • U kanela no nyika mavonelo ya yena • U teka xiave eka nkanerisano wa ntlawa, xik, 	<p>U hlaya xitori xo koma</p> <p>Ku tilulamisela ku hlaya: ku bvumba ku suka eka nhlokomhaka na swifaniso</p> <p>Ku tilulamisela ku hlaya: Ku bvumba ku suka eka vito ra xitori na swifaniso</p> <ul style="list-style-type: none"> • U kombisa no nyika vonelo hi ximunhuhatwankulu, kungu, na mbangu • U tirhisa maqhinga yo hlaya: u wa bvumba na ku kumbetela, u tirhisa dyondzo ya mimpfumawulo na vuthala bya mbangu • U kanela hi ximunhuhatwa ku katsa na leswi xi swi vulaka kumbe 	<p>Tsala nwangulano (u tirhisa rimba)</p> <ul style="list-style-type: none"> • U hlawula vundzeni lebyi faneleke nhlokomhaka • U tirhisa rimba hi ndlela leyi faneleke • U landzela mbulavulo wa swimunhuhatwa hi ndlela leyi faneleke • U tirhisa ntivoririmi lowu faneleke, na mapeletelo • U tsala mavito ya swimunhuhatwa eka tlhelo ra ximatsi ra pheji • U tirhisa hikombirhi endzhaku ka vito ra ximunhuhatwa lexi vulavulaka • U tirhisa ntila wuntshwa ku kombisa xivulavuri xin'wana na xin'wana lexi ntshwa 	<p>Xiyimo xa ntirho wa rito:</p> <p>Mahlawuri, maendli, mimpimo ya vufananisi</p> <p>Xiyimo xa ntirho wa xivulwa: Nhlokomhaka, xiendliwa, switwananisi swa nhlokomhaka , nkarhi lowu taka</p> <p>Mapeletelo na mahikahatelo: hiko, hefemulo, mfungho wa xivutiso, mfungho wa rihlamari, na sw.</p> <p>[MIGINGIRIKO YO SEKETELA VADYONDZI ETLILASINI]</p>



	<p>hi timhaka leti yelanaka na xitori</p> <ul style="list-style-type: none"> • U vutisa swivutiso leswi faneleke • U nyika xivikontsundzuxo • U tshama eka nkanerisano • U angula eka miehleketo ya van'wana hi ku va twela na nhlonipho • Va nyikana nkarhi eka ku vulavula <p>U hlamusela munhu/ximunhuhatwa xa xiharhi eka xitori/ndhawu eka xitori</p> <ul style="list-style-type: none"> • U hlamusela leswi munhu/xiharhi/ximunhuhatwa xilangutekisaka swona • U tirhisa marito mantsongo mantshwa lama a ma dyondzeke eka xitori 	<p>leswi xi swi endlaka na leswi swimunhuhatwa swin'wana swi vulaka swona hi xona kumbe leswi swi swi endlaka eka xona</p> <ul style="list-style-type: none"> • U kumbetela swivangelo swa swiendleko eka xitori • U nyika no hlamusela matitwelo na mavonelo ya yena hi xitshuriwa • U kanela ntivomarito mantshwa yo huma eka xitshuriwa lexi hlayiweke • U tirhisa dikixinari • U hlamusela hungu • U rungula timhaka nakambe hi ku landzelelana ka tona <p>[XIKAMBELANTWISISO XO HLAYA]</p> <p>Ku hlela buku</p>	<ul style="list-style-type: none"> • U andlala swiendlo endzeni ka swiangi marito ma nga si vulavuriwa • U mpfapfarhuta mbangu a nga si sungula ku tsala <p>[KU TSALA NWANGULANO]</p> <p>U tsala nhlamuselo ya ximunhuhatwa</p> <p>U nyika vuxokoxoko byo karhi U tirhisa nhlokomhaka na swivulwa swo seketelaka ku tumbuluxa tindzimana leti khomaneke</p> <p>U tirhisa ntivomarito wo hambanahambana ku katsa vamavizweni, maritofularha na mahlawuri</p> <p>U tirhisa dikixinari ku lava mapeletelo na tinhlamuselo ta marito</p> <p>[KU TSALA: XITSHURIWA XA NHLAMUSELO]</p>	
--	---	--	---	--



	<p>• U tirhisa mahlawuri [XIKAMBELANTWISISO XO XINGISELA] Wa encenyeta, hi ku kongomisa eka xitori</p>	<p>U endla nghingiriko wa xikambelantwisiso eka xitshuriwa (swanomo kumbe swo tsariwa Hlaya nhlelo wa buku wo olova • U kombisa mahungunkulu, xik. Nhluto wa nhlokomhaka ya buku, mutsari na swin'wana • U kombisa timhakankulu • U kana xivumbeko xa nhluto • U kana ku angula eka nhluto</p>	<p>U tirhisa matsalelo yo landzelela magoza U bubutsa mianakanyo hi ku tirhisa mepe wa miehleketo U humesa mpfapfarhuto wo sungula Ku hlela Ku hlerisisa U tsala mpfapfarhuto wo hetelela</p>	
			<p>U rhekhoda marito na tinhlamuselo ta wona eka dikixinari ya yena n'wini U tirhisa swifaniso kumbe swivulwa hi ku tirhisa marito kumbe tinhlamuselo ku komba ku twisisa, na swin'wana [DIKIXINARI YA YENA N'WINI]</p>	

KOTARA YA 2

VUSWIKOTI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA (SWANOMO)	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
MAVHIKI YA 3 - 4	<p>U yingisela na ku kanela timhaka ta sweswi leti humaka eka atikili ya phephahungu kumbe magazini</p> <ul style="list-style-type: none"> • Migingiriko ya masungulo: Ku bvumba • U yingisela ku kuma vuxokoxoko byo karhi • U kombisa hungunkulu • U yelanisa na vutomi bya yena • U kanela mhakankulu na vuxokoxoko byo karhi • U kanela timhakankulu na vuxokoxoko byo karhi • U tirhisa mahungu yo huma eka xitshuriwa ku angula eka swivutiso 	<p>U hlaya xitshuriwa xa mahungu, xik. atikili ya mahungu</p> <p>Xitshuriwa xo huma eka buku ya mudyondzi kumbe eka Fayili ya Switirhisiwa swa Mudyondzisi (FSM)</p> <ul style="list-style-type: none"> • U tilulamisela ku hlaya: ku bvumba ku suka eka nhlokomhaka na swifaniso • Migingiriko ya masungulo • Ku tilulamisela ku hlaya: Ku bvumba ku suka eka nhlokomhaka na swifaniso • U tirhisa maqhingha yo hlaya, xik a bvumba, a tirhisa vuthala bya mbangu ku kuma nhlamuselo, u 	<p>U tsala xiviko xa mahungu lexi humaka eka ntokokoto wa yena / leswi n’wi humeleleke</p> <ul style="list-style-type: none"> • U tirhisa tinhlokomhaka, ntila wo komisa nhlokomhaka, ndzimana yo rhangela, a hlamula eka I mani, I yini, kwihi, rini, hikokwalahokayini / njhani • U hlawula vundzeni lebyi faneleke • U tirhisa rimba leri faneleke • U tsala nhlokomhaka • U longoloxa leswi humeleleke hi ndlela leyilulameke 	<p>Xiyimo xa ntirho wa rito: Vunyingi, mintlawwa ya maviti</p> <p>Xiyimo xa ntirho wa xivulwa: Swivulwan'we, switatimende, swivutiso</p> <p>Nhlamuselo ya rito: Maritofularha,</p> <p>Mapeletelo na mahikahatelo: mfungho wa xivutiso, mfungho wa rihlamari, ku tirhisa dikixinari.</p> <p>[MIGINGIRIKO YO SEKETELA VADYONDZI ETLILASINI]</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • U kana hi nkoka wa swa vanhu, vumunhu na ndhavuko lowu nga eka xitshuriwa • U teka xiave eka ku kanerisana 	<p>hlaya hi ku hatlisa ku kuma hungu ro angarhela</p> <ul style="list-style-type: none"> • U kana tinhlokomhaka • U kana mongo na vuxokoxoko byo karhi • U nyika vonelo hi ku hlawuriwa ka swifaniso leswi nga eka xitshuriwa • U nyika nhlamusela ya marito lawa ya nga tolovelekangiki <p>[XIKAMBELANTWISISO XO HLAYA]</p>	<ul style="list-style-type: none"> • U tirhisa ntivomarito lowu faneleke • U tirhisa ntivoririmi, mapeletelo na mahikahatelo lawa ya faneleke • U lulamisa mapeletelo hi ku tirhisa dikixinari <p>U tirhisa matsalelo yo landzelela magoza</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku kunguhata / ku tilulamisela ku tsala • Ku pfapfarhuta • Ku pfuxeta • Ku hlela • Ku hlerisisa na • Ku andlala <p>[U TSALA XIVIKO XA MAHUNGU]</p>	
	<p>U nyika mbulavulo lowu lulamisiweke</p>	<p>U ehleketa hi swiitshuriwa, leswi a swi hlayeke a ri yexe/ va ri vambirhi</p>	<p>U rhekhoda marito na tinhlamuselo ta wona eka dikixinari ya yena n'wini</p>	



	<ul style="list-style-type: none"> • U hlawula vundzeni lebyi faneleke • U tirhisa masungulo, xikarhi na mahetelelo • U tshama emhakeni • U tirhisa maveketelelo lama faneleke ya timhaka • U tirhisa vuswikoti byo andlala, ntlakuso wa rito, ku koka moya na mayimelo <p>[XIPICHI]</p>	<ul style="list-style-type: none"> • U kombisa angulo wa ntlhaveko eka xitshuriwa. <p>[XIKAMBELANTWISISO XO HLAYA]</p>	<p>U tirhisa swifaniso kumbe swivulwa hi ku tirhisa marito kumbe tinhlamuselo ku komba ku twisisa, na swin'wana</p>	
<p>MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: NTIRHO WA 1: SWANOMO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku hlayela ehenhla (20 wa timaraka) <p>(Ntirho lowu i wo yisa emahlweni ku suka eka kotara ya 1. Wu ta fika emakumu no rhekhodiwa eka kotara ya 2)</p>				



KOTARA YA 2

VUSWIKOTI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA (SWANOMO)	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
MAVHIKI YA 5-6	<p>U yingisela swiviko swa ta maxelo</p> <p>Xitshuriwa xo huma eka buku ya mudyondzi kumbe eka Fayili ya Switirhisiwa swa Mudyondzisi (FSM)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mingiriko ya masungulo: Ku bvumba • U yingiselela vuxokoxoko byo karhi • U kanela hi ku pfuna mahungu • U hlanganisa mahungu na vutomi bya yena • U kanela hi nkucetelo lowu nga vaka kona eka vanhu • U pimanisa swiyimo eka tindhawu to 	<p>U hlaya switshuriwa swa mahungu leswi nga na swo voniwa xik. Tichati / matafula / mimepe</p> <p>Xitshuriwa xo huma eka buku ya mudyondzi kumbe eka Fayili ya Switirhisiwa swa Mudyondzisi (FSM)</p> <p>U tilulamisela ku hlaya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku tilulamisela ku hlaya: Ku bvumba ku suka eka nhlokomhaka na swifaniso / swivoniwa • U tirhisa maqhingha yo hlaya, xik. <p>Ku hlaya mahungu hi ku hatlisa ku kuma mhaka yo angarihela na ku hlaya hi ku</p>	<p>U endla nkomiso wa xitshuriwa xa mahungu (xik. Chati ya maxelo) hi ku seketeriwa</p> <ul style="list-style-type: none"> • U tatisa marito lama kayivelaka eka nkomiso wo tsariwa kumbe eka chati/tafula/mepe wa • U tirhisa ntivomarito lowu faneleke • U tirhisa marito man'wana mantshwa ku suka eka xitshuriwa lexi nga hlayiwa <p>[NKOMISO: SWITSHURIWA SWA MAHUNGU LESWI NGA NA SWIFANISO]</p>	<p>Xiyimo xa ntirho wa rito:</p> <p>Mahlawuri, mimpimo ya vufananisi</p> <p>Xiyimo xa ntirho wa xivulwa: Nkarhi lowu nga hundza, nkarhi lowu taka</p> <p>[MIGINGIRIKO YO SEKETELA VADYONDZI ETLILASINI]</p>

	<p>hambanahambana, a kombisa na ku nyika swivangelo swo tsakela tindhawu to karhi</p> <ul style="list-style-type: none"> • U teka xiave eka minkanerisano, a seketela mavonelo ya yena • U kombisa swihlawulekisi swa swiviko swa ta maxelo: marito na muxaka wa ririmi leri tirhisiwaka • U tirhisa maqhingana yo nyiketana eka ku vulavula hi ntikelo eka swiyimo swa mintlawa 	<p>hatlisa ku kuma vuxokoxoko byo karhi</p> <ul style="list-style-type: none"> • U kombisa leswi xitshuriwa xi lulamisiweke xiswona • U pimanisa ku hambana na ku fana eka tindhawu to hambanahambana • U hlaya xitshuriwa xa mahungu lexi nga na swivoniwa, xik. mepe • U tirhisa dikixinari ku kambela nhlamuselo ya ntivomarito wuntshwa <p>[XIKAMBELANTWISISO XO HLAYA]</p>		
	<p>U yingisela nhlamuselo a hlamusela nchumu</p> <ul style="list-style-type: none"> • U kombisa nchumu lowu hlamuseriweke handle ko hoxeka 		<p>U tsala nhlamuselo ya munhu/xiharhi/ndhawu</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nhlamuselo ya twala • U tirhisa swivulwa swo helela leswi vumbiweke hi mfanelo 	



	<ul style="list-style-type: none"> • U tirhisa marito lama hlamuselaka nchumu handle ko hoxeka • U tirhisa marito man'wana lamantshwa • U tirhisa mahlawuri <p>[KU ANDLALA SWANOMO]</p>		<ul style="list-style-type: none"> • U tirhisa ririmi leri faneleke (mahlawuri), mapeletelo na mahikahatelo <p>[KU TSALA: XITSHURIWA XA NHLAMUSELO]</p>	
		<p>U ehleketa hi switshuriwa leswi a swi hlayeke a ri yexe/ hi vambirhi-mbirhi</p> <ul style="list-style-type: none"> • U fananisa tibuku/switshuriwa leswi nga hlayiwa <p>[KU HLAYELA KU TIPHINA]</p>	<p>U rhekhoda marito na tinhlamuselo ta wona eka dikixinari ya yena n'wini</p> <p>U tirhisa swifaniso kumbe swivulwa hi ku tirhisa marito kumbe tinhlamuselo ku komba ku twisisa, na sw.</p>	
<p>MAKAMBELELO YA MAFUNDZA- NTIRHO WA 4</p> <p>Switshuriwa swa switsalwambiko (10 wa timaraka) (Wu tsariwa ku nga se tsariwa xikambelwana xa ndzawulelo)</p>				



KOTARA YA 2

VUSWIKOTI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA (SWANOMO)	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
MAVHIKI YA 7-8	<p>U yingisela no landzelela swileriso, xik, rhisipi / swileriso swo endla swo karhi.</p> <p>Xitshuriwa xo huma eka buku ya mudyondzi kumbe eka FSM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Migingiriko ya masungulo: ku bvumba • U tsundzuka maendlelo • U kombisa swihlawulekisi swa xitshuriwa xa swileriso • U tiva tinhlokomhakankulu • U nyika swileriso leswi twalaka, xik, maendlelo ya sangweji 	<p>U hlaya xitshuriwa xa swileriso</p> <p>Xitshuriwa xo huma eka buku ya mudyondzi kumbe eka FSM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku tilulamisela ku hlaya: Ku bvumba eka nhlokomhaka na swifaniso • U tirhisa maqhinganga yo hlaya: ku bvumba, vuthala bya mbagu • U kanela vuxokoxoko byo karhi bya xitshuriwa • U kanela ndzandzelelano wa swileriso • U tirhisa dikixinari ku kambela mapeletelo na tinhlamuselo ta marito 	<p>U tsala xitshuriwa xa swileriso, xik, maendlelo ya sangweji</p> <p>Xitshuriwa xo huma eka buku ya mudyondzi kumbe eka FSM</p> <ul style="list-style-type: none"> • U hlawula vundzeni lebyi faneleke nhlokomhaka • U tirhisa xivumbeko lexi faneleke tanihi rimba • U xaxameta mahungu hi ndlela leyinene • U tirhisa nhlokomhaka na swivulwa swo seketela ku tumbuluxa tindzimana leti khomaneke • U tirhisa ntivoririmi, mapeletelo, na 	<p>Xiyimo xa ntirho wa rito: mapfuna maendli, marhavi ya maendli, mahlayelo ya maendli</p> <p>Xiyimo xa ntirho wa xivulwa: nkarhi lowu taka</p> <p>Mapeletelo na mahikahatelo: ku avanyisa marito, ku tirhisa dikixinari</p> <p>[MIGINGIRIKO YO SEKETELA VADYONDZI ETLILASINI]</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • U endla tinotsi no tirhisa swileriso leswi a swi hlayeke • U vutisa swivutiso ku kuma nhlamuselo • U nyika vonelo hi matwisisekelo ya swileriso <p>[XIKAMBELANTWISISO XO XINGISELA]</p> <p>U yingisela eka no nyika swiletelo</p> <ul style="list-style-type: none"> • U yingiselela ku kuma vuxokoxoko byo karhi • U tirhisa vuxokoxoko hi nkhaqato • U tirhisa xivumbeko lexi lulameke xa ririmi 	<p>[XIKAMBELANTWISISO XO HLAYA]</p>	<p>mahikahatelo lawa ya faneleke</p> <ul style="list-style-type: none"> • U andlala ntirho hi ndlela leyi baseke a tirhisa tinhlokomhaka na ku tsalanganisa swivandla exikarhi ka tindzimana • U rhekhoda marito na tinhlamuselo ta wona eka dikixinari ya yena <p>U tirhisa matsalelo yo landzelela magoza</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku kunguhata / ku tilulamisela ku tsala • Ku mpapfarhuta • Ku pfuxeta • Ku hlela • Ku hlerisisa • Ku andla <p>[KU TSALA XITSHURIWA XA SWILERISO]</p>	
--	---	--	--	--



	<p>U endla switoloveto swo yingisela no vulavula (Hlawula xin'we ku endla switoloveto swa siku na siku)</p> <ul style="list-style-type: none"> • U hlamula eka xiyimo xa swileriso • U nyika no landzelela swileriso swo olova//matlhelo 		<p>U rhekhoda marito na tinhlamuselo ta wona eka dikixinari ya yena n'wini</p> <p>U tirhisa swifaniso kumbe swivulwa hi ku tirhisa marito kumbe tinhlamuselo ku komba ku twisisa, na swin'wana</p> <p>[DIKIXINARI YA YENA N'WINI</p>	
<p>MAVHIKI YA 9-10</p>	<p>MAKAMBELELO YA MAFUNDZA- NTIRHO WA 5: XIKAMBELWANA XA NDZAWULELO KU ANGULA EKA SWITSHURIWA (40 wa timaraka)</p> <p>Xivutiso 1: Xitshuriwa xa matsalwa / xo ka xi nga ri xa matsalwa (15 wa timaraka)</p> <p>Xivutiso 2: Xitshuriwa xa swo voniwa (10 wa timaraka)</p> <p>Xivutiso 3: Nkomiso (5 wa timaraka)</p> <p>Xivutiso 4: Swiaki na milawu ya matirhiselo ya ririmi eka mbangu (10 wa timaraka)</p>			

MIGINGIRIKO YA MAKAMBELELO YA NKAMAFUNDZA				
	<p>Migingiriko ya ku yingisela na ku vulavula</p> <ul style="list-style-type: none"> • Migingiriko yo hambanahambana ya ku yingisela na ku vulavula <p>Migingiriko ya ku yingisela na ku vulavula leyi pfumelelanaka na swiyimo swa Covid-19</p>	<p>Migingiriko ya ku hlaya na ku langutisa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku hlaya ko landzelela magoza • Migingiriko yo hlayela ehenhla • Migingiriko ya xikambelantwisiso xo hlaya <p>Migingiriko ya switshuriwa swa matsalwa leyi kongomisiweke eka tinxaka tinharhu ta matsalwa ya ndzawulelo eka kotare</p>	<p>Migingiriko ya ku tsala na ku andlala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku tsala ko landzelela magoza • Ku tsala tindzimana • Switshuriwa swa xitsalwambiko • Xitsalwana <p>Vutsari bya vutumbuluxi</p>	<p>Migingiriko ya swiaki na milawu ya matirhiselo ya ririmi</p> <p>Migingiriko yo hambanahambana ya swiaki na milawu ya matirhiselo ya ririmi</p>

GIREDI YA 4 XITSONGA RIRIMI RA LE KAYA NKOMISO WA MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: KOTARA YA 2		
<p>MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: NTIRHO WA 1: SWANOMO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku hlayela ehenhla (20 wa timaraka) <p>(Ntirho lowu i wo yisa emahlweni ku suka eka kotara ya 1. Wu ta fika emakumu no rkehodiwa eka kotara ya 2)</p>	<p>MAKAMBELELO YA MAFUNDZA- NTIRHO WA 4</p> <p>Switshuriwa swa switsalwambiko (10 wa timaraka) (Swimbirhi swo koma KUMBE xin'we xo leha: 10 wa timaraka)</p> <p>(Wu tsariwa ku nga se tsariwa xikambelwana xa ndzawulelo)</p>	<p>MAKAMBELELO YA MAFUNDZA- NTIRHO WA 5: XIKAMBELWANA XA NDZAWULELO</p> <p>KU ANGULA EKA SWITSHURIWA (40 wa timaraka)</p> <p>Xivutiso 1: Xitshuriwa xa matsalwa / xo ka xi nga ri xa matsalwa (15 wa timaraka)</p> <p>Xivutiso 2: Xitshuriwa xa swo voniwa (10 wa timaraka)</p> <p>Xivutiso 3: Nkomiso (5 wa timaraka)</p> <p>Xivutiso 4: Swiaki na milawu ya matirhiselo ya ririmi eka mbangu (10 wa timaraka)</p>

KOTARA YA 3				
VUSWIKOTI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA (SWANOMO)	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
MAVHIKI YA 1-2	<p>U yingisela na ku kanela xitshuriwa xa mahungu Xitshuriwa xo huma eka buku ya mudyondzi kumbe eka FSM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Migingiriko ya masungulo: ku bvumba • U kanela vuxokoxoko byo karhi • U vutisa swivutiso ku kuma mahungu • U yingisela na ku angula hi ndlela leyi faneleke • U hlamula swivutiso swa nomo • U yelanisa eka ntokoto wa yena 	<p>U hlaya xitshuriwa xa mahungu, xik, hi timhaka ta swa vanhu</p> <p>Xitshuriwa xo huma eka buku ya mudyondzi kumbe eka FSM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku tilulamisela ku hlaya: • ku bvumba ku suka eka vito ra xitshuriwa na swifaniso • U tirhisa maqhingya yo hlaya, xik. u hlaya hi ku hatlisa ku kuma vuxokoxoko byo karhi, a hlaya hi ku hatlisa ku kuma mhaka hi ku angarhela 	<p>U tsala ndzimana yo hlamusela (2 wa tindzimana)</p> <ul style="list-style-type: none"> • U hlawula vundzeni lebyi faneleke nhlokomhaka • U tirhisa xivumbeko lexi faneleke tanihi rimba • U tirhisa nhlokomhaka na swivulwa swo seketela ku tumbuluxa tindzimana leti khomaneke (2 wa tindzimana) • U tumbuluxa swipfuno swo voniwa swo andlala • U tirhisa dikixinari ku kambela mapeletelo na tinhlamuselo ta marito 	<p>Xiyimo xa ntirho wa rito: mahlanganisi, vundhawu,</p> <p>Xiyimo xa ntirho wa xivulwa: nkarhi lowu nga hundza lowu yaka emahlweni, nkarhi lowu taka lowu yaka emahweni</p> <p>Nhlamuselo ya rito: Ku gega, swihlambanyisi, swigego</p> <p>Mapeletelo na mahikahatelo: Maletere lamakulu na lamatsongo, hiko, hefemulo</p> <p>[MIGINGIRIKO YO SEKETELA VADYONDZI ETLILASINI]</p>



		<ul style="list-style-type: none"> • U hlaya swipfuno swo koma leswi kandziyisiweke • U kuma mahungu ku suka eka swipfuno swo hambanahambana • U hlawula timhaka leti faneleke • U kombisa swikongomelo swo hambana swa switshuriwa • U kombisa no kana nkoka eka switshuriwa <p>[XIKAMBELANTWISISO XO HLAYA]</p> <p>U ehleketa hi switshuriwa leswi a swi hlayeke a ri yexe.</p> <ul style="list-style-type: none"> • U pimanisa tibuku / switshuriwa leswi a swi hlayiweke 	<p>[KU TSALA:XITSHURIWA XA NDZUNGULO]</p>	
--	--	--	--	--



KOTARA YA 3

VUSWIKOTI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA (SWANOMO)	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
MAVHIKI YA 3-4	<p>U teka xiave eka mbulavurisano wo koma hi nhlokomhaka leyi tolovelekeke</p> <ul style="list-style-type: none"> • Va nyiketana nkarhi/cincana • Tshama eka nhlokomhaka • U vutisa swivutiso leswi kongomaka <p>U titoloveta Ku yingisela na Ku vulavula (Hlawula xin'we ku titoloveta masiku hinkwawo)</p> <ul style="list-style-type: none"> • U endla swinsin'wana leswi nga na mimpfumawulo leyi 	<p>U hlaya xitshuriwa xo voniwa, xik. Phositara kumbe switiviso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku tilulamisela ku hlaya: u hlamusela swifaniso • U hlamusela leswi xitshuriwa xi vulavulaka hi swona • U kombisa mahungu yo karhi • U hlamusela hungu • U hlamusela xikongomelo xa xitshuriwa • U hlamusela ririmi leri tirhisiweke • U kombisa no hlamusela swihlawulekisi swo khavisa 	<p>U khavisa na ku humesa/endla xitshuriwa xa swo voniwa, xik.</p> <p>Phositara kumbe xitiviso</p> <ul style="list-style-type: none"> • U tirhisa xivumbeko lexi faneleke • U hlawula timhaka/mahungu lama faneleke • U tirhisa swihlawulekisi swo khavisa swo fana na muhlovo kumbe matsalelo yo karhi (fonto) <p>[KU TSALA: SWITSHURIWA SWO VONIWA]</p> <p>U rhekhoda/tsala marito na tinhlamuselo ta wona</p>	<p>Xiyimo xa ntirho wa rito: Maengeteri</p> <p>Xiyimo xa ntirho wa xivulwa: Swivulwampfilungano</p> <p>Nhlamuselo ya rito: rito rin'we ku hlamusela xivulwana</p> <p>[MIGINGIRIKO YO SEKETELA VADYONDZI ETLILASINI]</p>

	<p>yelanaka, xitlhokovetselo kumbe risimu</p> <ul style="list-style-type: none"> • U tlanga ntlangu wo olova wa ririmi • U nyika na ku landzelela swileriso/ swiletelo swa matlhelo swo olova • U rungula timhaka ta yena n’wini • U tlhela u rungula xitori lexi a xi tweke kumbe a xi hlayeke 	<p>tanihi muhlovo kumbe matsalelo yo karhi (fonto)</p> <p>[XIKAMBELANTWISISO XO HLAYA]</p> <p>U titoloveta ku hlaya</p> <ul style="list-style-type: none"> • U hlayela ehenhla a tirhisa mavulelo lamanene ni swikoweto na magoza <p>U ehleketa hi switshuriwa leswi hlayiweke hi nkarhi wa ku hlaya a ri yexe/na ku hlaya hi vambirhi</p> <ul style="list-style-type: none"> • U pimanisa tibuku/switshuriwa leswi hlayiweke 	<p>eka dikixinari ya yena n’wini</p> <ul style="list-style-type: none"> • U tirhisa swidirowiwa kumbe swivulwa hi ku tirhisa marito kumbe tinhlamuselo ta marito ku komba nhlamuselo na sw. na sw. 	
--	---	--	--	--

KOTARA YA 3

VUSWIKOTI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA (SWANOMO)	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
<p>MAVHIKI YA 5-6</p>	<p>U yingisela eka xitori U hlawula eka switsariwa swa ntiyiso/ switori swa ndhavuko/leswi nga humelela ka wena n'wini/mavonavona/ switori swa ntiyiso swa vutomi Xitshuriwa xo huma eka buku ya mudyondzi kumbe Fayili ya Switirhisiwa swa Mudyondzisi (FSM)</p> <ul style="list-style-type: none"> • U kanela kungu, mbangu na swimunhuhakwa • U hlamula swivutiso swo olova • U vula swimunhuhakwa swa xitori kahle 	<p>U hlaya xitori Xitshuriwa xo huma eka buku ya mudyondzi kumbe Fayili ya Switirhisiwa swa Mudyondzisi (FSM)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku tilulamisa ku hlaya: U bvumba ku suka eka nhlokomhaka na swifaniso • U hlamusela mahungu • U tirhisa maqhinga yo hlaya xik. u bvumba, u tirhisa vuthala bya mbangu ku kamba nhlamuselo, endla nkumbetelo • U tlhela a rungula swiendleko hi ndzandzelelano lowu faneleke 	<p>U tsala vuxokoxoko lebyi tsariwaka eka dayari</p> <ul style="list-style-type: none"> • U tirhisa xivumbeko lexi lulameke • U hlawula vundzeni lebyifaneleke nhlokomhaka • U tirhisa marito yo tlhontlha matitwelo • U tirhisa ndzungulo wa munhu wo sungula • U tirhisa xivumbeko lexinene ku endla rimba • U tirhisa nhlokomhaka na swivulwa swo seketela ku vumba tindzimana leti khomaneke • U tirhisa ntivoririmi, mapeletelo, mahikahatelo 	<p>Xiyimo xa ntirho wa rito: minsinya</p> <p>Xiyimo xa ntirho wa xivulwa: swivulwan'we, swivulwampfilunganao</p> <p>Xiyimo xa ntirho wa xivulwa: xivulwana xa riendli</p> <p>Mapeletelo na mahikahatelo: hikombirhi</p> <p>[MIGINGIRIKO YO SEKETELA VADYONDZI ETLILASINI]</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • U tlhela a rungula xitori hi ndzandzelelano wa kahle • U hlamusela vutitwi bya yena hi xitori • U hlamusela swivangelo na switandzhaku swa swiendlo kumbe swiendleko <p>[XIKAMBELANTWISISO XO XINGISELA]</p>	<ul style="list-style-type: none"> • U hlamusela matitwelo ya yena hi xitshuriwa a ri karhi a nyika swivangelo • U hlamusela swimunhuhatawa, kungu, mbangu • U tirhisa dikixinari ku kambela mapeletelo na tinhlamuselo ta marito <p>[XIKAMBELANTWISISO XO HLAYA]</p> <p>U ehleketa hi switshuriwa, leswi a swi hlayeke a ri yexe/va ri vambirhimbirhi</p> <ul style="list-style-type: none"> • U pimanisa tibuku / switshuriwa leswi a swi hlayeke 	<p>na ntsalangano lowu faneleke exikarhi ka tindzimana</p> <ul style="list-style-type: none"> • U rhekhoda marito na tinhlamuselo ta wona eka dikixinari ya yena n’wini <p>U tirhisa matsalelo yo landzelela magoza</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku kunguhata / ku tilulamisela ku tsala • Ku mpfapfarhuta, • Ku pfuxeta • Ku hlela • Ku hlerisisa • Ku andlala <p>[KU TSALA: DAYARI]</p> <p>U rhekhoda marito na tinhlamuselo ta wona eka dikixinari ya yena n’wini</p> <ul style="list-style-type: none"> • U tirhisa swidirowiwa kumbe swivulwa hi ku tirhisa marito kumbe tinhlamuselo ta marito ku komba nhlamuselo na sw. na sw.
--	---	--	---



<p>MAVHIKI YA 4-8</p>	<p>PHUROJEKE: (leyi kongomisiweke eka rin'we ra tinxaka ta matsalwa lama nga dyondziwa: swithokovetselo /swikholwakholwana / switori swo koma / ntlangu/ novhele)</p> <p>Lemuka: Ku fanele ku va na ku hambana ka tinxaka ta matsalwa ku ya hi tigiredi.</p> <p>Ku kunguhata/ ku tilulamisela/ ndzavisiso wa ku andlala hi nomo na ku tsala phurojeke ya vutsari bya vutumbuluxi</p>	
	<p>MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: NTIRHO WA 6: ku tsala phurojeke ya vutsari bya vutumbuluxi</p> <p>Xiteji xa 1: Ndzavisiso (Vadyondzi va endla ndzavisiso eka phurojeke ya vona) (10 wa timaraka)</p> <p>Mavhiki ya 4 – 5</p> <p>Xiteji xa 2: Ku tsala (Vadyondzi va tsala phurojeke ya vona. Masungulo na nhlamuselo ya swileriso swa phurojeke na maendlelo.) (30 wa timaraka)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku kunguhata / ku tilulamisela ku tsala phurojeke ya vutsari bya vutumbuluxi • Ku pfapfarhuta • Ku pfuxeta • Ku hlela • Ku hlerisisa • ku andlala <p>Vhiki ra 6</p>	<p>MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: NTIRHO WA 7: ku tsala phurojeke ya vutsari bya vutumbuluxi</p> <p>Xiteji xa 3: Ku andlala hi nomo (Vadyondzi va andlala phurojeke ya vona hi nomo) (20 wa timaraka)</p> <p>U nyika xiviko xa swanomo</p> <ul style="list-style-type: none"> • U tirhisa xivumbeko lexi faneleke: Masungulo, miri na mahetelelo • U andlala mhakankulu na vuxokoxoko byo seketela • U tirhisa ririmi ra swirho leri faneleke vuswikoti byo andlala, xik u languta vayingiseri eswikandzeni no cinca cinca ntwarisano wa rito • U teka xiave eka minkanerisano • U tshama eka nhlokomhaka • U nyika xivikontsundzuxo lexi faneleke • U tshama eka nkanerisano • U kombisa ku twisisa timfanelo na matitwelo ya van'wana (Sungula hi ntirho wa swanomo eka kotara ya 3 u fika emakumu eka kotara ya 4 loko timaraka ti rhekhodiwa)

KOTARA YA 3

VUSWIKOTI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA (SWANOMO)	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
<p>MAVHIKI YA 7-8</p>	<p>U yingisela xitlhokovetselo/switlhoko vetselo</p> <ul style="list-style-type: none"> • U kana hi leswi xitlhokovetselo xi vulavulaka ha swona • U yelanisa na leswi n’wi humeleleke/a swi tokoteke. • U kombisa ku yelana ka mimpfumawulo na ncino • U kombisa marito lawa ya sungulaka hi mpfumawulo wo fana • U hlamusela matitwelo ya yena lawa ya tlhontlhiweke hi xitshuriwa • U endla risimu/mintila leyi hlawuriweke 	<p>U hlaya xitlhokovetselo/switlhoko vetselo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku tilulamisela ku hlaya: Bvumba ku suka eka nhlokomhaka na swifaniso • U tirhisa maqhinga yo hlaya, xik. Bvumba, u tirhisa mpfumawulo wa ririmi na vuthala bya mbangu • U kombisa ncino na ku yelana ka mimpfumawulo • U tlhantlha marito hi mapeletwana • U hlamusela matitwelo lawa ya tlhontlhiweke hi xitshuriwa 	<p>U tsala swivulwa leswi nga na ku yelana ka mimpfumawulo</p> <ul style="list-style-type: none"> • U tsala swivulwa swimbirhi hi ku leha kun’we loku nga na ku yelana ka mimpfumawulo • U tirhisa ku yelana ka mimpfumawulo na ncino • U tirhisa vutivi bya mapeletwana ku ndlandlamuxa ncino <p>[KU TSALA: SWIVULWA LESWI NGA NA KU YELANA KA MIMPFUMAWULO]</p>	<p>Xiyimo xa ntirho wa rito: mahlanganisi</p> <p>Xiyimo xa ntirho wa xivulwa: switatimende, swivulwan’we</p> <p>Nhlamuselo ya marito: Vumunhuhati, mbuyelelo wa mimpfumawulo leyi fanaka, swifananisi, swigego, ncino ku yelana ka mimpfumawulo</p> <p>Mapeletelo na mahikahatelo: ku tirhisa dikixinari, minkomiso ya marito, ku tsema marito hi mfanelo</p> <p>[MIGINGIRIKO YO SEKETELA VADYONDZI]</p>



MAVHIKI YA 9-10	<p>U titoloveta Ku yingisela na Ku vulavula</p> <ul style="list-style-type: none"> • U titoloveta ku tirhisa marito lama encenyetaka mimpfumawulo ya wona <p>[XIKAMBELANTWISISO XO YINGISELA]</p>	<p>[XIKAMBELANTWISISO XO HLAYA]</p>		ETLILASINI]
		<p>U titoloveta ku hlaya</p> <ul style="list-style-type: none"> • U hlayela ehenhla u tirhisa mavulelo lamanene na swikoweto 	<p>U tsala marito na tinhlamuselo eka dikixinari ya yena n’wini</p> <ul style="list-style-type: none"> • U tirhisa leswi dirowiweke kumbe swivulwa hi ku tirhisa marito kumbe tinhlamuselo ku komba nhlamuselo na sw. na sw. 	

KOTARA YA 3				
VUSWIKOTI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA (SWANOMO)	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
MIGINGIRIKO YA MAKAMBELELO YA NKAMAFUNDZA				
	<p>Migingiriko ya ku yingisela na ku vulavula</p> <ul style="list-style-type: none"> • Migingiriko yo hambanahambana ya ku yingisela na ku vulavula <p>Migingiriko ya ku yingisela na ku vulavula leyi pfumelelanaka na swiyimo swa Covid-19</p>	<p>Migingiriko ya ku hlaya na ku langutisa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku hlaya ko landzelela magoza • Migingiriko yo hlayela ehenhla • Migingiriko ya xikambelantwisiso xo hlaya <p>Migingiriko ya switshuriwa swa matsalwa leyi kongomisiweke eka tinxaka tinharhu ta matsalwa ya ndzawulelo eka kotare</p>	<p>Migingiriko ya ku tsala na ku andlala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku tsala ko landzelela magoza • Ku tsala tindzimana • Switshuriwa swa xitsalwambiko • Xitsalwana <p>Vutsari bya vutumbuluxi</p>	<p>Migingiriko ya swiaki na milawu ya matirhiselo ya ririmi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Migingiriko yo hambanahambana ya swiaki na milawu ya matirhiselo ya ririmi

GIREDI YA 4 XITSONGA RIRIMI RA LE KAYA NKOMISO WA MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: KOTARA YA 3	
<p>MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: NTIRHO WA: 6</p> <ul style="list-style-type: none"> VUTSARI BYA VUTUMBULUXI (10+30 = 40 wa timaraka) <p>Phurojeke leyi kongomisiweke eka rin’we ra tinxaka ta matsalwa lama dyondziweke:</p> <p>Swithokovetselo / swikhohlwakholwana / switori swo koma / ntlangu/novhele</p>	<p>MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: NTIRHO WA: 7</p> <p>swanomo</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku andlala phurojeke hi nomo (20 wa timaraka) <p>Sungula hi ntirho wa swanomo eka kotara ya 3 u fika emakumu eka kotara ya 4 loko timaraka ti rhexhodiwa.</p> <p>Lemuka: Ku fanele ku va na ku hambana ka tinxaka ta matsalwa ku ya hi tigiredi</p>

KOTARA YA 4

VUSWIKOTI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA (SWANOMO)	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
MAVHIKI YA 1-2	<p>U yingisela ku hlayiwa ka atikili ya phephahungu / magazini</p> <p>Xitshuriwa xo huma eka buku ya mudyondzi kumbe eka FSM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Migingiriko ya masungulo: Ku bvumba • U yingiselela vuxokoxoko byo karhi • U kombisa hungunkulu • U yelanisa na vutomi bya yena • U kanela mongo na vuxokoxoko byo karhi • U kanela hi nkoka wa swa vanhu, mahanyelo, na swa ndhavuko eka xitshuriwa 	<p>U hlaya atikili ya phephahungu / magazini</p> <p>leyi kombaka timhaka ta swa vanhu Xitshuriwa xo huma eka buku ya mudyondzi kumbe eka FSM Ku tilulamisela ku hlaya: ku bvumba ku suka eka nhlokomhaka na swifaniso</p> <ul style="list-style-type: none"> • U tirhisa maqhinga yo hlaya, • U kumbetela swivangelo swa swiendlo eka xitori • U hlamusela swivangelo na switandzhaku eka xitori • U humesa matitwelo hi xitshuriwa a nyika swivangelo 	<p>U tsala atikili ya phephahungu / magazini</p> <p>hi mhaka ya swa vanhu</p> <ul style="list-style-type: none"> • U tirhisa vundzeni lebyi faneleke vahlayi na xikongomelo xa xitshuriwa • U tirhisa rimba • U tirhisa ririmi hi ku anakanya, ngopfungoppfu ntvomarito wo hambanahambana • U hlanganisa swivulwa swi ya eka ndzimana leyi khomaneke hi ku tirhisa masivi, mahlanganisi, na mahikahatelo lawa ya lulameke 	<p>Xiyimo xa ntirho wa rito:</p> <p>mahlanganisi, mapfuneta maendli</p> <p>Xiyimo xa ntirho wa xivulwa: nhlokomhaka, xiendliwa, xitwananisi xa nhlokomhaka, mikarhi ya maendli</p> <p>Nhlamuselo ya marito:</p> <p>vamavizweni na maritofularha</p> <p>Mapeletelo na mahikahatelo: ku tirhisa dikixinari, ku landzelana ka marito, avanyiso wa marito</p> <p>[MIGINGIRIKO YO SEKETELA VADYONDZI ETLILASINI]</p>

	<p>U teka xiave eka mbhurisano</p> <ul style="list-style-type: none"> • U vutisa swivutiso leswi faneleke no angula eka swivutiso • U pimanisa miehleketo ya yena ni ya van'wana • U hlonipha miehleketo ya van'wana U nyika mavonelo ya yena na xivikontsundzuxo lexi faneleka 	<ul style="list-style-type: none"> • U kanela hi mikoka leyi nga eka xitshuriwa • U hlamusela hi ku hlawula ka marito na vufananisi • U lemuka xivumbeko, ririmi leri tirhisiwaka, xikongomelo na vayingiseri va xitori • U kanela hi ntivomarito wuntshwa lowu humaka eka xitshuriwa lexi a xi hlayeke • U tirhisa dikixinari <p>[XIKAMBELANTWISISO XO HLAYA]</p>	<ul style="list-style-type: none"> • U hlanganisa tindzimana hi ku tirhisa mahlanganisi na swivulwana • U tirhisa ntivoririmi, mapeletelo na mahikahatelo lawa ya lulameke • U tirhisa mikarhi ya maendli yo hamahambana hi ndlela leyi fanaka • U tirhisa dikixinari ku kambela mapeletelo na tinhlamuselo ta marito U tirhisa matsalelo yo landzelela magoza • Ku kunguhata / ku tilulamisela ku tsala • ku mpfapfarhuta • ku pfuxeta • ku hlela 	
--	--	--	--	--



			<ul style="list-style-type: none"> • ku hlerisisa • na ku andlala <p>[KU TSALA: ATIKILI YA PHEPHAHUNGU / MAGAZINI]</p>	
		<p>U ehleketa hi switshuriwa, leswi a swi hlayeke a ri yexe</p> <ul style="list-style-type: none"> • U pimanisa tibuku / switshuriwa leswi a swi hlayeke 		

KOTARA YA 4

VUSWIKOTI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA (SWANOMO)	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
MAVHIKI YA 3-4	<p>U yingisela switori swo koma</p> <p>Xitshuriwa xo huma eka buku ya mudyondzi kumbe eka FSM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Migingiriko ya masungulo: Ku bvumba • U yingisela no yelanisa na ntokoto wa yena • U kombisa vuxokoxoko byo karhi • U tshama eka nhlokomhaka • U kombisa kungu, mbangu, na swimunhuhatwa • U hlamula swivutiso swa nomo swo huma eka xitori • U rungula xitori nakambe 	<p>U hlaya switori swo koma</p> <p>Xitshuriwa xo huma eka buku ya mudyondzi kumbe eka FSM Ku tilulamisela ku hlaya:</p> <p>U bvumba ku suka eka vito ra xitori na swifaniso</p> <ul style="list-style-type: none"> • U tirhisa maqhinga yo hlaya: ku hlaya hi ku hatlisa ku lava ku kuma vuxokoxoko byo angarhela na ku hlaya hi ku hatlisa ku lava ku kuma vuxokoxoko byo karhi • U kombisa no nyika mavonelo hi kungu, mbangu na swimunhuhatwa 	<p>U tsala papila ra xinghana</p> <ul style="list-style-type: none"> • U tirhisa xivumbeko lexi lulameke • U hlawula vundzeni lebyi faneleke nhlokomhaka • U tirhisa nhlokomhaka na swivulwa swo seketela ku vumba tindzimana leti khomaneke • U tirhisa mahlanganisi na swivulwana ku hlanganisa tindzimana • U tirhisa ntivomarito wo hambanahambana • U tirhisa ntivoririmi, mapeletelo, mahikahatelo na ntsalangano lowu 	<p>Xiyimo xa ntirho wa rito:</p> <p>Maengeteri ya ndhawu, mikarhi ya maendli, mahlanganisi, masivi (kongomisa eka minongoti leyi dyondzisiweke)</p> <p>Xiyimo xa ntirho wa xivulwa: xivulwanahava na xivulwananandza</p> <p>Mapeletelo na mahikahatelo: maletere lamakulu, tihiko, tihefemulo, ku avanyisa marito</p> <p>[MIGINGIRIKO YO SEKETELA VADYONDZI ETLILASINI]</p>



	<p>U teka xiave eka nkanerisano wa ntlawa</p> <ul style="list-style-type: none"> • U nyiketana na van'wana ku vulavula • U tshama eka nhlokomhaka • U vutisa swivutiso leswi faneleke • U tshama eka nkanerisano • U angula eka miehleketo ya van'wana hi ntwelo na nhlonipho • U nyika xivikontsundzuxo lexi faneleke 	<ul style="list-style-type: none"> • U nyika xivangelo xa swiendlo swa swimunhuhatwa • U twisisa ntivomarito • U kombisa no kana la hi mhakankulu • U kombisa no kana la minkoka leyi nga eka xitshuriwa • U kana la hi ntivomarito mantshwa lowu humaka eka xitshuriwa lexi hlayiweke • U tirhisa dikixinari <p>[XIKAMBELANTWISISO XO HLAYA]</p> <p>U ehleketa hi switshuriwa leswi a swi hlayeke a ri yexe</p> <ul style="list-style-type: none"> • U rungula xitori kumbe timhakankulu nakambe hi swivulwa swi 3 ku fika eka 5 • U humesela angulo wa ntlhaveko eka switshuriwa leswi hlayiweke 	<p>faneleke exikarhi ka tindzimana</p> <ul style="list-style-type: none"> • U tirhisa dikixinari ku kambela mapeletelo na tinhlamuselo ta marito <p>U tirhisa matsalelo yo landzelela magoza</p> <ul style="list-style-type: none"> • U bubutsa mianakanyo hi ku tirhisa mimepe ya miehleketo • U humesa mpfapfarhuto wo sungula • U pfuxeta leswi tsariweke • U wa swi hlerisisa • U tsala mpfapfarhuto wo hetelela • U andlala mpfapfarhuto wo hetelela lowu baseke, hlayekaka lowu nga na mavangwa lawa ya lulameke exikarhi ka tindzimana. <p>[KU TSALA: PAPILA RA XINGHANA]</p>	
--	--	---	--	--



MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: NTIRHO WA 7: SWANOMO				
<ul style="list-style-type: none"> Ku hlayela ehenhla (20 wa timaraka) (Ntirho lowu i wo yisa emahlweni ku suka eka kotara ya 3. Wu ta fika emakumu no rhekhodiwa eka kotara ya 4)				
KOTARA YA 4				
VUSWIKOTI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA (SWANOMO)	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
MAVHIKI YA 5-6	U yingisela swinavetiso Xitshuriwa xo huma eka buku ya mudyondzi kumbe eka FSM na switirhisiwa swin'wana • Migingiriko ya masungulo: Ku bvumba • U hlamusela na ku kanela mahungu ku katsa na minkoka leyi nga eka xitshuriwa • U kanela hi xivumbeko, matirhiselo ya ririmi, xikongomelo na vayingiseri va xitshuriwa U teka xiave eka nkanerisano wa ntlawa hi timhaka ta swa	U hlaya xitshuriwa xa mahungu, xik. xinavetiso Xitshuriwa xo huma eka buku ya mudyondzi kumbe eka FSM na switirhisiwa swin'wana • U hlamusela no kanela hungu ku katsa nkoka eka xitshuriwa • U kanela xivumbeko, xikongomelo na vahlayi va xitshuriwa • U kanela matirhiselo ya ririmi ku katsa na ririmi ra nsusumeto no onga na matirhisa ririmi eka swatimali	U tsala xinavetiso • U tirhisa vundzeni lebyi faneleke xikongomelo na vahlayi • U tirhisa swo voniwa na vuandlalo lebyi faneleke xikongomelo • U tirhisa ntivoririmi, ntivomarito lowu faneleke • U tirhisa ririmi hi vutumbulixi • U tirhisa dikixinari ku kambela mapeletelo na tinhlamuselo ta marito U tirhisa matsalelo yo landzelela magoza	Xiyimo xa ntirho wa rito: mahlanganisi Xiyimo xa ntirho wa xivulwa: Mahlawuri, maengeteri Mapeletelo na mahikahatelo: Mfungho wa rihlamari, tihiko, maletere lamakulu, [MIGINGIRIKO YO SEKETELA VADYONDZI] ETLILASINI]

	<p>vanhu mayelano na swinavetiso</p> <ul style="list-style-type: none"> • U kana la hi minkonka ya swavanhu • U vutisa swivutiso leswi fanelaka a tirhisa swivumbeko leswi lavekaka swa swivutiso, xik, I mani, i yini, rini, njhani, hikokwalaho ka yini 	<ul style="list-style-type: none"> • U vutisa swivutiso leswi faneleke swa nkoka a tirhisa swivumbeko leswi faneleke swa swivutiso, xik, i mani, i yini, njhani, rini, hikokwalaho ka yini • U kombisa no kana la hi ririmi rovoyamela tlhelo • U kana la tithekiniki to dirowa ku fana na muhlovo, xivumbeko, mahlawulelo ya swifaniso, sw. na sw. na hilaha swi kucetelaka hungu leri hundzisiwaka <p>[XIKAMBELANTWISISO XO HLAYA]</p>	<ul style="list-style-type: none"> • U bubutsa mianakanyo hi ku tirhisa mimepe ya miehleketo • U humesa mpfapfarhuto wo sungula • U pfuxeta leswi tsariweke • U wa swi hlela • U wa swi hlerisisa • U tsala mpfapfarhuto wo hetelela • U andlala leswi a swi tsaleke <p>[KU TSALA: XINAVETISO]</p>	
		<p>U ehleketa hi switshuriwa, leswi a swi hlayeke a ri yexe</p> <ul style="list-style-type: none"> • U kombisa angulo wa ntlhaveko eka switshuriwa leswi hlayiweke 		



MAKAMBELELO YA MAFUNDZA- NTIRHO WA 8 : KU TSALA Switshuriwa swa switsalwambiko (10 wa timaraka) (Wu tsariwa ku nga se tsariwa xikambelwana xa ndzawulelo)				
KOTARA YA 4				
VUSWIKOTI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA (SWANOMO)	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
MAVHIKI YA 7-8	U yingisela n'wangulano <ul style="list-style-type: none"> • Migingiriko ya masungulo: Ku bvumba • U yingisela no yelanisa na ntokokoto wa yena • U kombisa vuxokoxoko byo karhi • U tshama eka nhlokomhaka U teka xiave eka minkanerisano ya ntlawa • U nyiketana na van'wana ku vulavula • U tshama emhakeni 	U hlaya ntlangu <ul style="list-style-type: none"> • Ku tilulamisela ku hlaya: ku bvumba ku suka eka ntlangu na swifaniso • U tirhisa maqhinga yo hlaya: ku hlaya hi ku hatlisa ku kuma hungu hi ku angarhela na ku hlaya hi xihatla ku kuma vuxokoxoko byo kongomisa • U kombisa no nyika mavonelo hi kungu 	U tsala mpfapfarhuto wa ximunhuhatwa <ul style="list-style-type: none"> • U ehleketa hi vumunhuhati • U tirhisa marito yo hlamusela ku pimmanisa swimunhuhatwa • U kunguhata a mpfapfarhuta no peperha leswi tsariweke a kongomisa eka ku antswisa mapeletelo, mikarhi ya maendli, no hlanganisa swivulwa swi 	Xiyimo xa ntirho wa rito: maendli Xiyimo xa ntirho wa xivulwa: Xivulwahosi, xivulwanandza mahlawuri, maengeteri Nhlamuselo ya rito: Mfungo wa rihlamari, tihiko, maletere lamakulu, [MIGINGIRIKO YO SEKETELA VADYONDZI ETLILASINI]



	<ul style="list-style-type: none"> • U vutisa swivutiso leswi faneleke • U tshama eka nkanerisano • U angula eka mianakanyo ya van'wana hi ntwelo na nhlonipho • U nyika xivikontsundzuxo lexi faneleke 	<ul style="list-style-type: none"> • U nyika swivangelo swa swiendleko • U twisisa ntivomarito • U kombisa hungunkulu na mahungu yo seketela • U kombisa no kanela mikoka leyi nga eka switshuriwa • U kanela hi ntivomarito wuntshwa lowu nga eka xitshuriwa. • U tirhisa dikixinari U ehleketa hi switshuriwa leswi a swi hlayeke a ri yexe • U rungula xitori kumbe timhakankulu nakambe hi swivulwa swi 3 ku fika eka 5 • U humesa matitwelo ya ntlhaveko eka switshuriwa leswi a swi hlayeke <p>[XIKAMBELANTWISISO XO HLAYA]</p>	<p>endla tindzimana leti khomaneke</p> <ul style="list-style-type: none"> • U komba ku twisisa mbangu, kungu, swimunhuhatwa, ntlimbo na nkongomelo • U tirhisa mikarhi ya maendli hi ndlela leyi lulameke U tirhisa matsalelo yo landzelela magoza • U bubutsa mianakanyo hi ku tirhisa mimepe ya miehleketo • U humesa mpfapfarhuto wo sungula • U pfuxeta leswi tsariweke • U wa swi hlela • U wa swi hlerisisa • U andlala mpfapfarhuto wo hetelela <p>[KU TSALA: [XITSHURIWA XA NHLAMUSELO]</p>	
--	---	--	--	--

<p>MAVHIKI YA 9-10</p>	<p>MAKAMBELELO YA MAFUNDZA- NTIRHO WA 9: XIKAMBELWANA XA NDZAWULELO KU ANGULA EKA SWITSHURIWA (40 wa timaraka) Xivutiso 1: Xitshuriwa xa matsalwa / xo ka xi nga ri xa matsalwa (15 wa timaraka) Xivutiso 2: Xitshuriwa xa swo voniwa (10 wa timaraka) Xivutiso 3: Nkomiso (5 wa timaraka) Xivutiso 4: Swiaki na milawu ya matirhiselo ya ririmi eka mbangu (10 wa timaraka)</p>			
<p>MIGINGIRIKO YA MAKAMBELELO YA NKAMAFUNDZA</p>				
	<p>Migingiriko ya ku yingisela na ku vulavula</p> <ul style="list-style-type: none"> • Migingiriko yo hambanahambana ya ku yingisela na ku vulavula • Migingiriko ya ku yingisela na ku vulavula leyi pfumelelanaka na swiyimo swa Covid-19 	<p>Migingiriko ya ku hlaya na ku langutisa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku hlaya ko landzelela magoza • Migingiriko yo hlayela ehenhla • Migingiriko ya xikambelantwisiso xo hlaya • Migingiriko ya switshuriwa swa matsalwa leyi kongomisiweke eka tinxaka tinharhu ta matsalwa ya ndzawulelo eka kotara 	<p>Migingiriko ya ku tsala na ku andlala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku tsala ko landzelela magoza • Ku tsala tindzimana • Switshuriwa swa xitsalwambiko • Xitsalwana <p>Vutsari bya vutumbuluxi</p>	<p>Migingiriko ya swiaki na milawu ya matirhiselo ya ririmi</p> <ul style="list-style-type: none"> •Migingiriko yo hambanahambana ya swiaki na milawu ya matirhiselo ya ririmi

GIREDI YA 4 XITSONGA RIRIMI RA LE KAYA NKOMISO WA MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: KOTARA YA 4		
<p>MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: NTIRHO WA 7: SWANOMO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku hlayela ehenhla (20 wa timaraka) <p>(Ntirho lowu i wo yisa emahlweni ku suka eka kotara ya 3. Wu ta fika emakumu no rkehodiwa eka kotara ya 4)</p>	<p>MAKAMBELELO YA MAFUNDZA- NTIRHO WA 8</p> <p>: KU TSALA</p> <p>Switshuriwa swa switsalwambiko (10 wa timaraka)</p> <p>(Wu tsariwa ku nga se tsariwa xikambelwana xa ndzawulelo)</p>	<p>MAKAMBELELO YA MAFUNDZA- NTIRHO WA 9: XIKAMBELWANA XA NDZAWULELO</p> <p>KU ANGULA EKA SWITSHURIWA (40 wa timaraka)</p> <p>Xivutiso 1: Xitshuriwa xa matsalwa / xo ka xi nga ri xa matsalwa (15 wa timaraka)</p> <p>Xivutiso 2: Xitshuriwa xa swo voniwa (10 wa timaraka)</p> <p>Xivutiso 3: Nkomiso (5 wa timaraka)</p> <p>Xivutiso 4: Swiaki na milawu ya matirhiselo ya ririmi eka mbangu (10 wa timaraka)</p>